

JEDAN GRAD, JEDNA BORBA

Piše ko zna, smije i umije; izlazi kad treba i mora; štampa se u kućnoj radinosti.

Velika ljetna RASPRODAJA MAGLE! Samo u Kantonu Sarajevo!

Šta nam govore?

- ! Da zmija nikad više, prosto vrve na sve strane!**
- ! Da treba da paničimo i zovemo i prijavljujemo.**
- ! Da moramo biti na oprezu!**
- ! Da pažljivo gledamo slike ubijanja zmija i sami savladamo tehniku.**

Šta nam ne govore?

- ! Da su zmije u našim gradovima gotovo isključivo - NEOTROVNICE.**
- ! Da je veliki broj naših zmija – ugrožena vrsta. (za razliku od tranzicijskih i ratnih profitera)**
- ! Da su zmije KLJUČNE za kontrolu broja glodara koji prenose MIŠJU GROZNICU* - a efikasnije su od komunalaca i manje štetne od njihovih otrova.**
- ! Da su zmije jako plašljive i da ih otjera i najslabiji udarac o tlo nogom, štapom i sl.**
- ! Da su nam brižne vlasti svakako betonirale najveći dio grada pa nije baš da se lako prošetati po gustoj travici.**
- ! Da nam kantonalni 'zmijski' telefon evidentira pozive, informiše Kanton. A šta radi Kanton? Kanton ugovori - FIRMU! Projekat: IZMUSTI ZMIJE.**

U Bosni i Hercegovini živi 14 vrsta zmija, od kojih su SAMO TRI otrovnice (poskok, šarka i vrlo rijetki balkanski šargan), dok je preostalih 11 NEOTROVNO i BEZOPASNO. Čak šest je na popisu ugroženih i zaštićenih vrsta.

* Mišja groznica = bolest koja može da ostavi trajne posljedice, a smrtnost kod težih oblika bolesti iznosi i do 10-15 procenata.

A šta vlasti kantonalne kriju?

(baš kao poslovična zmija noge)

- **Da kantonom (najvrjednijim) hara enterokolitis (povraćanje, proliv, temperatura): Broj oboljelih raste svake godine, a kantonalci vrijedno smanjuju vodozaštitnu zonu koja nas jedina štiti od fekalija i otrova u vodi – da bi se bogatili na preprodaji zemlje.**
- **Da troše pare na "brojanje" bakterija na cukećim repovima, a ne daju novac za kontrolu vode (rade 8 puta manje kontrola kvaliteta vode nego bi trebali).**
 - **Da porodilištem godinama vlada bakterija MRSA.**
- **Da im se počesto omakne da nema lijekova za terapije protiv raka, vakcina za bebe i antitetanusa...**
- **Da je jedva POLOVINA djece u kantonu redovno vakcinisana - što cijelu populaciju izlaže riziku od epidemija bolesti koje, iako ih zovemo dječje, nisu bezazlene ni po djecu ni po odrasle.**

I još mnogo, mnogo toga...

Mislite li još uvijek da su nam zmije glavni dušmani?

Kako se ponašati u staništu zmija?

- ! Pri izlascima u prirodu i šetnjama kroz visoku travu ili grmlje treba nositi duge hlače i bilo kakve zatvorene (kožne) cipele.
- ! U šetnji treba paziti da se ne staje na nepregledna mjesta, a prije sjedanja treba provjeriti mjesto na koje se sjeda.
- ! Prilikom branja šumskih plodova - travu i grmove treba pregledati uz pomoć štapa.
- ! U jesen treba posebno obratiti pažnju i na grane drveća i grmova pokraj kojih prolazimo zbog poskoka koji se u tom razdoblju rado sunčaju na takvim mjestima.
- ! Pri susretu sa zmijom otrovnicom treba se odmaknuti na sigurnu udaljenost (najmanje 2 m) te udaljiti malu djecu i kućne ljubimce.
- ! Želimo li zmiju fotografirati, to treba učiniti polako, bez naglih pokreta i bez većeg približavanja.
- ! Zmiju otrovnicu treba poštovati i zaobići (ako je moguće) ili je zaplašiti udarcima o tlo (zmije izrazito dobro osjete vibracije tla).

O zmijama otrovnicama - glasom razuma

Sve tri vrste zmija otrovnica koje žive u BiH mogu se prepoznati po karakterističnoj cik-cak šari na leđima, trokutastoj glavi prije koje se tijelo jasno sužava, te po kratkom zdepastom tijelu. Po obojenosti odstupa šarka, koja može biti i potpuno crna ili imati niz isprekidanih poprečnih pruga.

Poskok

Otrov poskoka je snažan, te je jedina po život opasna vrsta zmije u BiH, u prošlosti ujed čak i smrtonosan (danas jako rijetki smrtni slučajevi, potpuni oporavak nakon sedam dana bolničkog liječenja).

Šarka ili ridovka

Otrov im snažno djeluje, ali ugrizi nisu toliko opasni kao kod poskoka.

Kod ljudi ugriz izaziva bol, oticanje, razaranje okolnog tkiva, u kasnijim fazama može se javiti mučnina i povraćanje. Zdravim odraslim osobama ugriz nije opasan po život, ali se ipak preporučuje liječnička pomoć.

Balkanski šargan je najmanja zmija otrovnica u Evropi. Pretežito se hrani skakavcima. Mužjaci su svijetlo smeđi ili sivi, dok su ženke žućkaste. Na sredini leđa nalazi se gotovo uvijek jasna smeđa ili tamno siva cik-cak šara. Otrovnost šargana je vrlo slab te se često poredi sa ubodom pčela.